

| Studijski program  |   | Vrsta studija (ciklus)                      | Treći ciklus                          |                 |       |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------|
|  |   | Naziv studijskog programa                   | HEMIJA                                |                 |       |
| Naziv predmeta   |   | <b>RAZVOJ I PRIMJENA METALNIH KOMPLEKSA</b> |                                       |                 |       |
| Šifra predmeta   | Semestar  | Status predmeta                             | ECTS bodovi                           | Kontakt sati    |       |
| <b>HDOA27</b>  | II  | izborni                                     | 15                                    |                 |       |
| Obavezni prethodno položeni predmeti   |   |   |                                       |                 |       |
| Nastavnici i saradnici   | Nositac predmeta  |   |                                       |                 |       |
|  | Učesnici u nastavi  |   |                                       |                 |       |
| Ciljevi predmeta   | Razvijanje sposobnosti dizajniranja novih kopleks jedinjenja u zavisnosti od moguće primjene  |   |                                       |                 |       |
| Sadržaj predmeta   |   |   |                                       |                 |       |
| #  | Nastavna jedinica   |   |                                       | Kontakt sati    |       |
|  | P   | V   | S                                     | K               |       |
|  | Razvoj metalnih kompleksa kao potencijalnih lijekova: odnos sinteza-struktura-osobine.<br>Metalni tumor inhibirajući kompleksi. Platinski i neplatinski kompleksi.<br>Mehanizam djelovanja tumor inhibirajućih kompleksa.<br>Rutenij kompleksi .<br>Razvoj i dizajn novih jedinjenja.<br>Interakcije metalnih jona i metalnih kompleksa sa biomolekulama.<br>Metode istraživanja i interakcija.<br>Metalni kompleksi u katalizi.<br>Metalni kompleksi kao medijatori. |   |                                       |                 |       |
| <b>OPTEREĆENJE STUDENTA (sati)</b>   |   |   |                                       |                 |       |
| Kontakt sati   | Laboratorijske vježbe   |   |                                       | Priprema ispita |       |
| Literatura – čitanje   | Pisani radovi   | Ostalo (navesti)                            |                                       | UKUPNO          |       |
| <b>LITERATURA</b>  |   |   | <b>PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE</b> |                 |       |
| Originalni naučni radovi<br>1. Metal Complexes in Cancer<br>Chemotherapy, edited by B. Keppler,<br>VCH, 1993<br>2. C. Jones, J. Thornback, Medicinal<br>Applications in Coordination Chemistry,<br>RSC, 2007<br>3. Metal Complexes: DNA interactions,<br>edited by Nick Hadjiliadis, Einar Sletten,<br>Wiley, 2009 |   |   | Kriterij                              | Poeni           | Uslov |
|  |   |   | 1. Testovi                            | 2x15            | 16.5  |
|  |   |   | 2. Seminarski radovi                  | 1x30            | 16.5  |
|  |   |   | 3 Završni ispit                       | 40              | 22    |
|  |   |   | U k u p n o                           | 100             | 55    |